

1.	Deponent	IME I PREZIME DEPONENTA																																				
2.	Datum uručenja																																					
3.	Vrsta usluge	Slobodna štednja																																				
4.	Poslovno ime i adresa davaoca usluge	NLB Banka d.d. Sarajevo, Koševo br. 3., 71000 Sarajevo																																				
5.	Slobodna štednja (kriterij za indeksiranje novčanog depozita)	NLB Slobodna štednja je depozitni proizvod koji predstavlja oročenu štednju u KM i EUR valuti, koja omogućava neograničen broj uplata i povremene isplate u toku oročenja. Slobodna štednja je omogućava klijentima da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku perioda oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita. Ugovara se u KM i EUR valuti, uz atraktivne kamatne stope. Oročeni depoziti u domaćoj valuti se ugovaraju sa valutnom klauzulom u EUR valuti. Ukoliko u toku trajanja ugovora kod oročenog depozita sa valutnom kaluzulom dođe do promjene kursa u KM u odnosu na EUR Banka će po proteku ugovorenog roka oročenja ili u slučaju razročenja oročenog depozita iskazanog u EUR-ima isplatu izvršiti u KM protuvrijednosti, prema važećem srednjem kursu za EUR Centralne banke BiH na dan isplate. Ukoliko do raskida ugovora dođe po zahtjevu Deponenta prije isteka roka 12 mjeseci od dana zaključenja istog, valutna klauzula se neće primjenjivati.																																				
6.	Uslovi slobodne štednje (Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja)	Osnovne karakteristike proizvoda: - Namijenjena je svim klijentima, rezidentima i nerezidentima - Minimalni iznos oročenja (prve uplate) iznosi 500,00 KM ili protuvrijednost u EUR valuti. Maksimalni iznos depozita nije ograničen - Mogućnost višekratnih uplata i isplata, do utvrđenog minimuma od 500,00 KM ili protuvrijednosti u EUR - Mogućnost uplata putem trajnog naloga, bez čekanja u redovima. - Rok oročenja sredstava: dugoročno na 13, 25,37, 48 i 60 mjeseci - Valuta oročenja: KM i EUR, - Otvara se samo sa opcijom automatskog reoročavanja - Pripis ili isplata kamate na kraju perioda oročenja - Klijent može otvoriti jednu partiju Slobodne štednje u KM valuti i jednu partiju u EUR valuti.																																				
7.	Visine kamatnih stopa	Nominalne i efektivne kamatne stope na slobodnu štednju (svi iznosi) u KM i EUR valuti: <table><tr><td>Rok oročenja</td><td colspan="2">13 mjeseci</td><td colspan="2">25 mjeseci</td><td colspan="2">37 mjeseci</td><td colspan="2">48 mjeseci</td><td colspan="2">60 mjeseci</td></tr><tr><td>Kamatna stopa</td><td>NKS*</td><td>EKS</td><td>NKS*</td><td>EKS</td><td>NKS*</td><td>EKS</td><td>NKS*</td><td>EKS</td><td>NKS*</td><td>EKS</td></tr><tr><td></td><td>0,45%</td><td>0,45%</td><td>0,60%</td><td>0,60%</td><td>0,80%</td><td>0,80%</td><td>0,90%</td><td>0,90%</td><td>0,90%</td><td>0,90%</td></tr></table> *NKS - Nominalna kamatna stopa Minimalni iznos: 500,00 KM ili protuvrijednost u EUR, EKS izračunat na 10.000,00 KM/EUR. Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate.	Rok oročenja	13 mjeseci		25 mjeseci		37 mjeseci		48 mjeseci		60 mjeseci		Kamatna stopa	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS		0,45%	0,45%	0,60%	0,60%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%			
Rok oročenja	13 mjeseci		25 mjeseci		37 mjeseci		48 mjeseci		60 mjeseci																													
Kamatna stopa	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS	NKS*	EKS																												
	0,45%	0,45%	0,60%	0,60%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%																												
8.	Vrsta kamatnih stopa	Kamatne stope na slobodnu štednju su fiksne i izražene su na godišnjem nivou.																																				
9.	Nacin isplate kamate	Na kraju perioda oročenja.																																				
10.	Način obračuna kamate (Metod koji se primjenjuje kod obračuna nominalne kamatne stope, te elementi na osnovu kojih se određuje ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa)	Obračun kamate vrši se mjesečno ili o roku dospelja ili na dugi način definisan ugovorom primjenom linearnog metoda obračuna kamate,na bazi stvarnog broja dana po kalendaru (godina 365/366 dana, a mjesec prema kalendaru), na bazi stvarno proteklog broja dana u mjesecu za koji se računa kamata, na iznos deponovanih sredstava, uvažavajući sve promjene njihove visine. Nominalna kamatna stopa računa se po linearnoj metodi obračuna kamate na bazi stvarnog broja dana, a efektivna kamatna stopa po konformnoj metodi.																																				
11.	Reprezentativni primjer, sa prikazom efektivne kamatne stope i ukupnim iznosom koji Deponent treba platiti, odnosno koji mu se treba isplatiti	Za KM i EUR valutu: <table><tr><td>Iznos</td><td>Period oročenja</td><td>Nominalna kamatna stopa</td><td>EKS</td><td>Iznos kamate</td><td>Ukupan iznos depozita* (Iznos +Iznos kamate)</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>13 mjeseci</td><td>0,45%</td><td>0,45%</td><td>48,70</td><td>10.048,70</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>25 mjeseci</td><td>0,60%</td><td>0,60%</td><td>125,00</td><td>10.125,00</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>37 mjeseci</td><td>0,80%</td><td>0,80%</td><td>246,57</td><td>10.246,57</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>48 mjeseci</td><td>0,90%</td><td>0,90%</td><td>360,00</td><td>10.360,00</td></tr><tr><td>10.000,00</td><td>60 mjeseci</td><td>0,90%</td><td>0,90%</td><td>450,00</td><td>10.450,00</td></tr></table> *Ukupan iznos depozita koji će se isplatiti Deponentu u valuti oročenja. Korisnik novčanog depozita u skladu sa članom 6. Zakona o porezu na dohodak nije obavezan na plaćanje poreza na kamatu po osnovu oročenih sredstava.	Iznos	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa	EKS	Iznos kamate	Ukupan iznos depozita* (Iznos +Iznos kamate)	10.000,00	13 mjeseci	0,45%	0,45%	48,70	10.048,70	10.000,00	25 mjeseci	0,60%	0,60%	125,00	10.125,00	10.000,00	37 mjeseci	0,80%	0,80%	246,57	10.246,57	10.000,00	48 mjeseci	0,90%	0,90%	360,00	10.360,00	10.000,00	60 mjeseci	0,90%	0,90%	450,00	10.450,00
Iznos	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa	EKS	Iznos kamate	Ukupan iznos depozita* (Iznos +Iznos kamate)																																	
10.000,00	13 mjeseci	0,45%	0,45%	48,70	10.048,70																																	
10.000,00	25 mjeseci	0,60%	0,60%	125,00	10.125,00																																	
10.000,00	37 mjeseci	0,80%	0,80%	246,57	10.246,57																																	
10.000,00	48 mjeseci	0,90%	0,90%	360,00	10.360,00																																	
10.000,00	60 mjeseci	0,90%	0,90%	450,00	10.450,00																																	
12.	Iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospeljavaju	Nije primjenljivo na ovu uslugu.																																				
13.	Naknada za vođenje oročenog depozita	Banka ne obračunava naknadu za vođenje slobodne štednje.																																				
14.	Naknada za podizanje sredstava u toku perioda oročenja	Banka obračunava i naplaćuje naknadu na kraju mjeseca za sve isplate/prenos sredstava sa partije oročenja Slobodne štednje izvršene u tekućem mjesecu na način: - Prva Isplata/prenos iznosa manjeg ili jednakog iznosu od 20 % od stanja sredstava na računu u momentu transakcije, bez naknade; - Prva Isplata/prenos iznosa većeg od 20 % od stanja sredstava na računu u momentu transakcije, u jednom mjesecu, naknada iznosi 0,5 % od iznosa transakcije koji prelazi iznos od 20 % sredstava na računu; - Svaka slijedeća isplata/prenos bez obzira na iznos, u toku istog mjeseca, naknada iznosi 0,5 % od iznosa transakcije;																																				



		Napлата naknade će se vršiti sa oročene partije slobodne štednje, uključujući minimalni saldo, a u slučaju eventualnog nedostatka sredstava na partiji štednje i sa drugih računa Deponenta u Banci. Ukoliko je stanje računa na partiji oročenja jednako minimalnom saldu, Banka će naknadu naplatiti iz sredstava minimalnog salda. Ako minimalni saldo nije dovoljno za naplatu naknade, Deponent je saglasan da Banka naknadu naplati sa ostalih računa u KM i EUR valuti Deponenta otvorenih u Banci. Ukoliko Deponent na ostalim računima u Banci, nema sredstava da Banka naplati naknadu, Banka će Deponentu dostaviti pisanu Obavijest o načinu izmirenja obaveze, a Deponent je dužan postupiti u skladu sa Obavijesti. Banka će partiju Slobodne štednje, ako je nakon naplate naknade stanje na partiji oročene štednje jednako 0, ugasi. Navedena naknada je promjenjiva.
15.	Naknada na sredstva za a vista partiju, nakon isteka oročenja	Ako je vezna partija iz ugovora ista partiji oročenja, i ukoliko Deponent ne ugasi veznu avista partiju nakon isteka oročenja, Banka će obračunavati i naplaćivati: - mjesečnu naknadu za vođenje avista vezne partije u iznosu 3,99 KM promjenjiva. Banka neće obračunavati i naplaćivati naknadu za vođenje računa za kalendarski mjesec u kojem su sredstva nakon isteka oročenja prenesena na avista depozit.
16.	Promjenjivost naknade	Naknade su promjenjive. Visina naknada za novčane depozite i uloge na štednju koje su ugovorene kao promjenjive, zavisi od ugovorenih elemenata koji se službeno objavljuju, (referentna kamatna stopa, indeks potrosackih cijena, naknade nadležnih organa i dr.), a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i zaključenim ugovorima. Analizu troškova odnosno parametara koji uticu na visinu naknada Banka vrši kvartalno, tako da se promjenjive naknade, u slučaju povećanja/ smanjenja troškova, odnosno ekonomske opravdanosti poslovanja, mogu mijenjati kvartalno odnosno po potrebi. O promjeni visine naknada Banka će Deponenta obavijestiti u zavisnosti od vrste naknade koja se mijenja: puteme-mail adrese Deponenta ili putem SMS poruke ili putem drugog kanala komunikacije (Viber, WatssUp i si.), putem izvoda sa računa ili putem usluge e-bankinga ili m-bankinga ili putem drugog načina obavještanja koji se u vrijeme dostave obavijesti o izmjeni smatra ili može smatrati uobicajenim ili prihvatljivim, a u svakom slučaju putem web stranice Banke i u svim poslovnim prostorijama Banke, i to najkasnije 15 dana prije početka primjene izmjenjenih naknada.
17.	Obaveza korištenja notarskih usluga	Nije potrebno korištenje notarskih usluga za potrebe otvaranja slobodne štednje.
18.	Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama	Banka ne zahtjeva ugovaranje posebnog avista/tekućeg računa, niti bilo kojeg drugog ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom.
19.	Instrumenti osiguranja ispunjenja obaveza	Nije primjenljivo na ovu uslugu.
20.	Iznos naknade za prijevremeni povrat	Nije primjenljivo na ovu uslugu.
21.	Način postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka i obavještanje Deponenta (automatska prolongacija i njeni uslovi)	Ukoliko je ugovorena klauzula automatskog produženja depozit se se može automatski produžiti na isti rok i pod uslovima važećim na dan isteka oročenja, a u skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama NLB banke d.d. Sarajevo. U slučaju automatskog produženja oročenja Banka će obavijestiti Deponenta putem e-mail adrese najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka oročenja o roku na koji se ugovor produžuje i o novoj kamatnoj stopi, a Deponent ima pravo da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema navedenog obavještenja ugovor raskine, bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli period oročenja. Ukoliko Deponent ne koristi mail, te nema e-mail adresuna koju Banka može poslati obavijest o uslovima automatskog reoročenja, ista će biti dostavljena Deponentu na način definisan Ugovorom, odnosno putem pošte. U opisanom slučaju smatra se da je Deponent o uslovima automatskog reoročenja upoznat u momentu dostavljanja obavijesti, te isti ima pravo da u roku od 30 (trideset) dana raskine Ugovor, bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli period oročenja. U naprijed navedenim slučajevima, kada Deponent ne želi da se izvrši automatsko reoročenje, oročenje ističe zadnjeg dana ugovorenog roka, te je Deponent ovlašten raspolagati novčanim sredstvima najranije sljedećeg radnog dana nakon isteka perioda oročenja. Banka zadržava pravo da ne produži Ugovor u kojem slučaju se obavezuje najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka perioda oročenja dostaviti Deponentu pisanu obavijest o tome, čime se Ugovor neće automatski produžiti, a novčana sredstva Deponenta će se prebaciti na partiju/račun naveden u Ugovoru sa Deponentom, te će se na ista od momenta isteka oročenja obračunavati kamata na avista sredstva u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama NLB banke d.d. Sarajevo.
22.	Iznos osiguranog depozita kod Agencije za osiguranje depozita	Novčani depozit osiguran je kod Agencije za osiguranje depozita BiH do ukupnog iznosa od 70.000,00 KM, u koji iznos su uključene i kamate, a umanjeno za isključenja definisana odredbama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine. Prikladan depozit je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili certifikata banke koje je Klijent/Deponent deponirao u banci članici, umanjeno za isključenja iz člana 6. Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.
23.	Prijevremeni raskid oročenja	Deponent može prijevremeno raskinuti Ugovor o oročenom depozitu ako pisanim putem otkaže Ugovor o depozitu 35 dana prije prijevremenog raskida oročenog depozita. U izuzetno opravdanim slučajevima Banka može odobriti prijevremeni raskid Ugovora uz otkazni rok u trajanju od najmanje 1 dana po zahtjevu Deponenta i uz navođenje razloga prijevremenog raskida. Uz pismeni zahtjev, Deponent je dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost podnesenog zahtjeva. Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti usljed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom oročenog depozita. Nepredviđene okolnosti su: smrt člana uže porodice (bračni partner, djeca i roditelji), iznenadna teška bolest uključujući i nezgode koje su uzrokovala teške tjelesne povrede Deponenta ili člana uže porodice, prestanak radnog odnosa Deponenta, teška materijalna stanja izazvana prirodnom silom (zemljotres, požar, poplava), koja za posljedicu imaju značajno oštećenje nekretnine u kojoj Deponent živi. Uslovi obračuna kamate u slučaju prijevremenog razročenja regulisat će se ugovorom.
24.	Raskid oročenja u slučajevima prinudne naplate	Banka je dužna da po prijemu naloga za prinudnu naplatu raskine Ugovor i oročena sredstva, zajedno sa pripadajućim kamatama do momenta raskida ugovora, doznači na račun Deponenta naveden u Ugovoru sa kojeg će se izvršiti prenos sredstava na račun naveden u nalogu za prinudnu naplatu, do visine nedostajućih sredstava za izvršenje naloga (osim ukoliko su sredstva namjenski oročena odnosno založena), radi izvršenja naloga za prinudnu naplatu u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu FBiH i internim aktima Banke. Na opisani način Banka je obavezna postupiti istog dana, odnosno povrede Deponenta ili člana uže porodice, prestanak radnog odnosa Deponenta, teška materijalna stanja izazvana prirodnom silom (zemljotres, požar, poplava), koja za posljedicu imaju značajno oštećenje nekretnine u kojoj Deponent živi. Uslovi obračuna kamate u slučaju prijevremenog razročenja regulisat će se ugovorom.



		naplatu, u skladu sa odredbama koje regulišu prijevremeni raskid ugovora. U slučajevima iz prethodnih stavova ove tačke Banka, do momenta raskida Ugovora, obračun kamate vrši prema odredbama ovog ugovora kojim je regulisan obračun kamate u slučaju prijevremenog raskida Ugovora. Ugovor se može raskinuti i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Opštim uslovima poslovanja Banke, a što će se regulisati ugovornim odredbama.
25.	Kamata u slučaju prijevremenog razročenja	Ukoliko dođe do prijevremenog raskida Ugovora Banka će na oročeni novčani depozit obračunavati kamatu: – kao na a vista novčane depozite, ukoliko zahtjev za prijevremeno razročenje bude podnesen prije isteka roka od 13 mjeseci, računajući od dana oročenja; – po kamatnoj stopi koja je Odlukom o kamatnim stopama NLB Banke d.d. Sarajevo predviđena za najduži period oročenja slobodne štednje, ukoliko zahtjev za prijevremeno razročenje bude podnesen po isteku roka od 13 mjeseci, računajući od dana oročenja. Obračun kamate za dostignuti period oročenja će se vršiti po kamatnoj/im stopi/ama koje su važile u toku perioda oročenja depozita. Banka oročeni depozit od dana isteka ugovorenog oročenja do dana razročenja tretira kao avista depozit.
26.	Isplata slobodne štednje	Banka vrši isplatu slobodne štednje i kamate u valuti u kojoj je i deponovana na računima kod Banke.
27.	Prava deponenta	Ukoliko Deponent smatra da se Banka ne pridržava odredaba zakona, podzakonskih propisa kojima se uređuje rad i poslovanje Banke, ugovora, općih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i dobrih poslovnih običaja, Deponent ima pravo podnijeti usmeni prigovor, pisani prigovor Banci na adresu: NLB Banka d.d., Sarajevo, Koševo br. 3, Sarajevo. Ukoliko Deponent uputi usmeni prigovor, a nije zadovoljan odgovorom Banke, Banka ga je dužna uputiti o pravu na podnošenje prigovora u pisanoj ili elektronskoj formi. Banka je dužna dostaviti odgovor podnosiocu prigovora u roku od 8 dana a najkasnije u roku od 30 dana, i to od dana podnošenja pisanog prigovora ili prigovora podnesenog u elektronskoj formi, u istoj formi u kojoj je Deponent podnio prigovor. U slučaju da Banka ne dostavi odgovor na prigovor ili podnosilac prigovora nije zadovoljan sa istim, ima pravo u pisanoj formi, u roku od 3 mjeseca od dana dobijanja odgovora, odnosno isticanja roka za odgovor, obavijestiti Agenciju za bankarstvo F BiH na adresu Zmaja od Bosne br. 47b Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija), da je nezadovoljan ishodom postupka po prigovoru, koji je provela Banka. Banka ne može podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za podnošenje i postupanje po prigovoru. Ukoliko se nastali spor ne bi mogao riješiti na naprijed navedeni način, podnosilac prigovora ima pravo na sudsku zaštitu. Podnosilac prigovora ima mogućnost pokrenuti postupak posredovanja u svrhu vanskudskog rješavanja spornog odnosa. U nemogućnosti mirnog rješenja spora iz prethodnih stavova, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.
28.	Uslovi raspolaganja depozitom ako se Ugovor o novčanom depozitu zaključuje u ime maloljetne osobe	Pravo raspolaganja novčanim depozitom otvorenim na ime maloljetnog lica sa zakonskim zastupnikom (roditelj – potpisnik ugovora u ime maloljetnog lica) ima zakonski zastupnik bez ograničenja raspolaganja sredstvima u skladu sa ugovornim odredbama, a sve do punoljetstva maloljetnog lica kao Deponenta. Sticanjem punoljetstva vlasnik depozita ima pravo raspolaganja depozitom bez posebne saglasnosti zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnici maloljetnog lica (roditelji) su dužni postupati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uvažavajući Porodični zakon FBiH, a ne ograničavajući se na isti.
29.	Pravo na odustanak od Ugovora o novčanom depozitu	Deponent ima pravo da odustane od ugovora u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora bez navođenja razloga za odustanak, bez bilo kakve naknade po ovom osnovu. O svojoj namjeri za odustanak Deponent mora u pisanom obliku obavijestiti Banku prije isteka roka od 5 dana. U slučaju da Deponent odustane od Ugovora u navedenom roku, Banka je dužna odmah izvršiti povrat Deponentu primljenih novčanih sredstava na ime depozita, pri čemu Deponent gubi pravo na obračun kamate, te se u tom slučaju neće primjenjivati odredba koja se odnosi na prijevremeni raskid oročenja.
30.	Informisanje	Uslovi iz Informacionog lista važe do njihove izmjene, koja se objavljuje najkasnije 15 dana prije njihove primjene. Obavještenja i zahtjevi, koji su u vezi sa ugovornim odredbama, između Banke i Deponenta vršit će se u pisanoj formi putem e-mail adrese ili putem elektronskih servisa Banke. U slučaju da Deponent ne koristi e-mail ili elektronske servise, sve informacije u vezi ugovornog odnosa može dobiti i u prostorijama Banke. Banka ne snosi odgovornost u slučaju da Deponent ne dobije obavještenje elektronskim putem, zbog smetnji u telekomunikacionim kanalima ili zbog drugih okolnosti, na koje Banka ne može uticati, pri čemu u takvim okolnostima Deponent može preuzeti obavještenje u prostorijama Banke. Uslovi iz Informacionog lista vrijede do njihove promjene koja će biti objavljena na Internet stranici i prostorijama Banke 15 dana prije primjene.
	Uvjeti polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Nije primjenljivo na ovu uslugu.
31.	Pravo na Nacrt Ugovora	Deponent ima pravo da na zahtjev dobije besplatan nacrt Ugovora, radi upoznavanja sa odredbama istog, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje ugovornog odnosa sa Deponentom. Deponent ima pravo da u roku od 15 dana od dana uručenja Nacrta Ugovora prihvati ugovorne odredbe i zaključi Ugovor, u suprotnom će se smatrati da je odustao od zaključenja Ugovora.
32.	Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ponuda koja je data Deponentu pregovaračkoj fazi, obavezuje Banku u periodu od 15 dana od dana uručivanja iste.

☐ Klijent ne zahtjeva Nacrt Ugovora

☐ Klijent zahtijeva Nacrt Ugovora i potvrđuje da mu je isti uručen